

Šibenski list

ORGAN SOCIJALISTIČKOG SAVEZA RADNOG NARODA KOTARA ŠIBENIK

BRJ 469 — GOD. X

ŠIBENIK, 13. RUJNA 1961.

IZLAZI SVAKE SRIJEDE

Svečana proslava Dana mornarice

Ovogodišnja proslava Dana mornarica u šibenskom garnizonu bila je svečanija nego ranijih godina. Ona je protekla u znaku proslave 20-godišnjice revolucije i stvaranja JNA. Dani koji su prethodili prazniku naše Ratne mornarice i pomorstva, bili su ispunjeni svestranom aktivnošću na svim brodovima i u kasarnama. Održavana su prigodna predavanja, usmene novine i razne priredbe. Između ostalih, održana je i priredba »Mikrofon je vaš« gdje su mornari i vojnici odgovarali na niz pitanja vezanih za historijat Ratne mornarice, za NOB na moru i uopće za našu pomorsku privredu. Najboljima su dodijeljene mnoge vrijedne nagrade.

U »Kasarni narodnog heroja Rade Končara« otvorena je izložba fotografija iz života i rada Ratne mornarice i našeg pomorstva.

Za gradanstvo je prikazano nekoliko kratkometražnih fil-

mov kao što su: »Na vez«, »Pomorstvo«, »Barba, sada bacite mrežu« itd. Vojna muzika garnizona održala je nekoliko koncerata za pripadnike Armije i za gradanstvo.

Uoči Dana mornarice u Narodnom kazalištu održana je svečana priredba za uzvanike iz grada i pripadnike garnizona, a nakon toga je u ljetnoj bašti JNA održano drugarsko veče.

Na sam Dan mornarice održan je prijem pionira na brodovima, a na pučini kod o. Jabuke spuštenu su u more vijenci u znak sjećanja na poginule pomorce za vrijeme narodnooslobodilačke borbe.

Održano je niz fiskulturnih takmičenja između pojedinih jedinica i posada brodova.

Jedrilska regata nije završena uslijed jakog vjetrova.

M. Kurilov

Proslava Dana mornarice u Kninu

Pripadnici Armije i građani Knina svečano su proslavili Dan mornarice i pomorstva.

U čast 19-godišnjice osnivanja Ratne mornarice, koja se proslavlja u jubilarnoj obljetnici ustanka naroda Jugoslavije, 9. septembra, u Domu JNA održana je prigodna akademija s kulturnim programom. Sudjelovali su članovi Amaterskog kazališta iz Sinja koji su izveli komediju »Tišina, snima se!« Pere Budaka.

U izlozima Doma JNA aranžirana je izložba fotosa iz života i rada pripadnika Jugoslavenske ratne mornarice. (m)

100-godišnjica Narodne čitaonice u Murteru

Rijetko koja čitaonica može da se pohvali 100-godišnjicom svog postojanja kao Narodna čitaonica u Murteru.

Stari Murterini sa ponosom pričaju o njoj. Osnovana je na inicijativu nekolicine naprednih murterskih poljoprivrednika, da bi kasnije uključila u svoje redove veliki broj mladih ljudi ondašnjeg Murtera. U toku svog postojanja više puta je bila zatvarana, a njeni članovi su često maltretirani od strane ondašnjih vlasti kao napredni narodni elementi.

Svoj potpuni procvat čitaonica je doživjela poslije oslobođenja kada je u njoj bilo okupljeno preko 300 članova. U isto vrijeme čitaonica je dobila svoju drugu društvenu prostoriju za potrebe svojih članova. Kao i svugdje, tako je i u njoj došlo do smjene generacije, stariji su morali prepuštiti mjesto mladima. Mladi su danas nastavili djelo svojih predaka. Oni su u ovu najstariju kulturnu ustanovu u Murteru i jednu od najstarijih i u zemlji uveli mnogo novih stvari, proširili na njen djelokrug rada. Malo je danas mladića u Murteru koji nisu učlanjeni u ovu korisnu ustanovu.

Mještani Murtera se s pravom ponose svojom čitaonicom, koja uskoro slavi 100-godišnjicu svog postojanja i nadasve plodnog rada.

O. Jureta

IZVRŠIT ĆE SE IZBOR JEDNOG ODBORNIKA ZA KOTARSKO VIJEĆE

Pošto je odlaskom Mate Jukića na novu dužnost ostalo upražnjeno mjesto odbornika u Kotarskom vijeću, to će se na narednoj sjednici Općinskog vijeća u Kninu izvršiti izbor novog odbornika u Vijeće kotara Šibenik.

Pred berbu grožđa na kotaru BOLJA ORGANIZACIJA OTKUPA

Prilbljava se vrijeme berbe grožđa. Zainteresirane privredne organizacije već izmjenjuju iskustva i dogovore u vezi organizacije berbe i otkupa grožđa. I upravo se najviše radi na tome, da ovogodišnja organizacija otkupa bude postavljena na nove osnove. Naime, poznato je loše iskustvo dosadašnje organizacije otkupa. To se prije svega ispoljavalo u tome što su zadruge, jedini otkupljivači grožđa, bile u stvari jedan pasivan faktor, jer je pitanje cijena, ambalaže i prevoza zavisilo od ostalih poduzeća i vinarija. Zadruga su, poput nekog rentijera, samo ispunjavale blokove radi onih pet ili deset posto, koji njima pripada samo zato što se otkup vrši na području njihove zadruge.

Nema sumnje, da je to negativno djelovalo na zadruge, sprtavalo inicijativu tih ljudi i dovelo do nezdravih pojava, koje su sve skupa imale za posljedicu, da se otkupljivalo i ono što se ne bi smjelo otkupiti. Bilo je i previše kala, jer je organizacija prevoza putem kamiona bila takva, da bi od Brižica do Drušća ili Šibenika kaliranje iznosilo po jednom kamionu i do 200 kilograma grožđa. I tko treba da za to odgovara?

U ranijoj organizaciji otkupa teško je bilo naći krivca, koji se doduše nije i tražio, jer se jedino nastojalo, da se pod svaku cijenu što više otkupi, a kasnije će se stvar već nekako urediti. Pa, la-

ko je kalo nadoknaditi kada se radi o proizvodnji vina. Tako bi rezonirali oni, koji nisu dovoljno upoznat sa svim problemima, koji se tek kasnije pojave.

Upravo ovih dana, na inicijativu Poljoprivredne komore i vinarija održat će se savjetovanje s upraviteljima zadruga. Tom prilikom iznijeti će se stavovi koji će predstavljati kvalitativno nešto novo. Prije svega to se odnosi na uključivanje zadruga u samu organizaciju otkupa, zatim prepuštanje zadrugama, da one samostalno utvrde cijene za grožđa za svoje proizvođače, na osnovu vlastitih kalkulacija i cijena po kojima će se to grožđe moći da proda vinarijama i ostalim kupcima.

Dakle, organizacija otkupa treba da bude ove godine u rukama zadruga. To znači, da su one dužne već sada raditi na pripremanju. A one su opsežne. Treba razraditi plan otkupa, mjesta, procijeniti, ako je to već napravljeno, još jednom tržne viškove, odrediti ljude, zatim pripremiti ambalažu, te osigurati i ugovoriti prevozna sredstva. Ovo su možda samo najvažniji zadaci, koje treba već sada imati na umu i izvršiti ih barem desetak dana prije početka berbe.

Ipak, ne svodi se sve na putku organizaciji. Ona je doduše važna, a i važno je i odrediti konkretnu politiku organizacije otkupa i prerade. Naime, pokazalo se, da u organizaciji otkupa nije


dosad vođeno računa na koji način izvršiti selekciju i ustrojiti asortiment radi prerade. I sama prerada se odvijala na niz mjesta i na razne načine, počevši od prerade ili primitivnog podruma kod proizvođača ili kod zadruga, pa do vinarija.

Zadruga u ovakvom položaju mogu biti zainteresirane za što veći otkup. Prije svega zato, što je to u interesu samih proizvođača i zadruga kao privrednih organizacija. Pitanje cijena je interesantno i sa gledišta organizacije otkupa i stimulacije zadruga. Naime, postavilo bi se nekim zadrugama, da će im vinarije ili slični preuzimači grožđa do određene količine plaćati jednu cijenu, a preko te količine drugu, veću, koja bi na taj način trebala stimulatívno da djeluje na zadruge da otkupe što veću količinu i predadu na mjesto gdje se može organizirati moderan i racionalan način prerade grožđa.

Ovo savjetovanje s upraviteljima trebalo bi da o svim ovim pitanjima odredi svoj stav. Ono bi trebalo ujedno da bude i prijelom sa stariim načinom otkupa i preradom grožđa.

Od svih faktora, a ne samo od zadruga, a prije svega od međusobnog povjerenja, zavisit će uspjeh ovogodišnje organizacije berbe i otkupa grožđa.

A. Delković



— Kuda??
— Idem kupiti sinu knjige za školu!



Dokumenti Konferencije vanblokovskih zemalja

Posljednjeg dana Beogradska konferencija usvojila je dva značajna dokumenta: Opasnost od rata i apel za mir te Deklaraciju šefova država i vlada izvanblokovskih zemalja.

»Ova Konferencija šefova država i vlada izvanblokovskih zemalja duboko je zabrinuta što, čak i pored već postojeće zategnutosti, ozbiljna i kritična situacija kao nikada ranije prijete svijetu neposrednom i zloslutnom mogućnošću sukoba koji bi se kasnije skoro sigurno mogao razviti u svjetski rat... Ova Konferencija smatra da se ta katastrofa mora izbjeći...«

Ovim riječima započinje apel što su ga usvojili državni prisutni na konferenciji u Beogradu. Njihove riječi su odlučne, one u upozoravaju na opasnost od koje dovodi nagomilavanje sredstava za masovno uništavanje zato je i njihov prijedlog jasan i nedvosmišlen... Ova Konferencija apelira na predsjednika SAD i predsjednika Ministarskog savjeta SSSR da što hitnije uspostave neposredan kontakt da bi otklonili sukob koji prijete i uspostavili mir.«

Drugi dokument, Deklaracija šefova država i vlada izvanblokovskih zemalja, izvršio je analizu postojećih odnosa u svijetu i iznio stavove učesnika Beogradske konferencije o svim najvažnijim i gorućim pitanjima suvremenog svijeta. U uvodnom dijelu dokumenta, te u njegovoj prvoj i drugoj glavi, analiziraju se najznačajniji problemi suvremenog svijeta, iznose se uzroci postojeće zategnutosti u svijetu i ističe uloga i značaj izvanblokovskih zemalja u rješavanju postojećih problema.

Pošto je konstatirano da rat nikada ranije nije prijeteo težim posljedicama za čovječanstvo i pošto su izrazili svoju nepokolebljivu vjeru da je međunarodna zajednica sposobna da svoj život organizira bez pribjegavanja sredstvima, koja pripadaju pređenim epohama historije, u trećoj glavi Deklaracije šefovi država i vlada kažu: »Izvanblokovske zemlje zastupljene na ovoj konferenciji ne idu za stvaranjem novog bloka, ni u koju da budu blok. One iskreno žele da suraduju sa svakom vladom koja teži da pridonese učvršćenju povjerenja i mira u svijetu.« Dalje se kaže: »Zemlje učesnice smatraju neophodnim da izvanblokovske zemlje učestvuju u rješavanju neriješenih međunarodnih pitanja koja se odnose na mir i sigurnost u svijetu, pošto nijedna od njih ne može da ne bude pogodna ovim problemima ni ravnodušna prema njima.« Zatim slijedi 27 tačaka u kojima su izneseni pogledi na najznačajnija pitanja suvremenih svjetskih događaja. »Učesnici konferencije i ovom prilikom svečano potvrđuju svoju podršku »Deklaraciji o davanju nezavisnosti kolonijalnim zemljama i narodima« izglasanoj na Petnaestom zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, preporučuju da se kolonijalizam odmah bezuvjetno, potpuno i konačno likvidira i riješili su da učine zajednički napor da se okončaju svi oblici neokolonijalizma i imperijalističke dominacije u svim njihovim vidovima i manifestacijama«, kaže se u prvoj tački.

U drugoj tački se traži da odmah prestanu oružane akcije i represivne mjere bilo koje vrste upravljene protiv zavisnih naroda. U trećoj tački zemlje učesnice naglašuju da smatraju pravdom i nužnom borbom Alžira i podvlače svoje zadovoljstvo zbog prisustva njegovih predstavnika na konferenciji. U slijedećim tačkama izvršena je osuda portugalskih represivnih mjera u Angoli, izražen je zahtjev da se prekine sa svakom kolonijalnom okupacijom, zahtjev da se francuske kolonijalne trupe odmah evakuiraju sa cjelokupne tuniske teritorije. Što se tiče Konga učesnici konferencije zahtijevaju da se tragični događaji u Kongu ne ponove i napominju da je dužnost svjetske zajednice da i dalje čini sve da spriječi svaku dalju stranu intervenciju u ovoj zemlji. Učesnici konferencije odlučno osuđuju politiku apartheida u Južnoafričkoj Uniji, oni izražavaju svoje apsolutno poštovanje prava etničkih i vjerskih manjina na zaštitu, naročito od zločina genocida.

U daljnjim tačkama Deklaracije izvršena je osuda imperijalističke politike na Srednjem Istoku i izražena podrška punom uspostavljanju prava arapskog naroda Palestine, naglašeno je da strane vojne baze predstavljaju grubu povredu suvereniteta država, a zatim su učesnici podcrtali svoje uvjerenje da svi narodi imaju pravo na jedinstvo, samoopredjeljenje i nezavisnost, te da slobodno raspolazu svojim prirodnim bogatstvima. Nadalje, zemlje učesnice odlučno su se izjasnile protiv svakog zastrašiva-

(Nastavak na 2. strani)

Dokumenti Konferencije vanblokovskih zemalja

(Nastavak sa 1. strane)

nja, mišanja ili intervencije u vršenje prava samoopredjeljenja naroda. Posebna pažnja u Deklaraciji usmjerena je problemu razoružanja, pa su se učesnici izjasnili za opće i potpuno razoružanje, protiv stranih vojnih baza, posjedovanja i upotrebe nuklearnog oružja itd. U daljnjem tekstu Deklaracije pozivaju se države da se svemirski prostor koristi isključivo u miroljubive svrhe, da velike sile bez odlaganja potpišu ugovor o općem i potpunom razoružanju, da se što hitnije zaključi ugovor o zabrani svih nuklearnih i termonuklearnih pokusa. Konferencija predlaže da Generalna skupština UN na sljedećem zasjedanju usvoji rezoluciju o sazivanju izvanrednog zasjedanja Generalne skupštine posvećeno diskusiji o razoružanju ili da se sazove jedna svjetska konferencija o tom pitanju.

U Deklaraciji učesnici konferencije pozivaju da se otkloni ekonomska nejednakost i predlažu da se odmah uspostavi i počne da djeluje fond UN za kapitalni razvoj. Upućen je poziv svim zemljama da efikasno surađuju na ekonomskom i trgovinskom polju, te da zemlje koje primaju tehničku i ekonomsku pomoć moraju uživati pravo da odluče kako će je iskoristiti. Konferencija se izjasnila za reviziju Povelje UN i proširenje Vijeća sigurnosti i Ekonomsko - socijalnog vijeća. Posljednja tačka deklaracije posvećena je njemačkom problemu, pa su pozvane sve zainteresirane zemlje da ne pribjegavaju ništa prije upotrebom sile u rješavanju njemačkog pitanja ili problema Berlina.

Komunio i građani

MIJENJA SE RADNO VRIJEME U NARODNIM ODBORIMA

Nekako je u našoj tradiciji ostala navika da se isključivo radi prije podne. Takva praksa nije izostala ni u općinskim narodnim odborima. Međutim, novi tempo poslijeratnog života, (razvitak gradova, povećanje broja zaposlenih, proširivanje prava građana, a s tim u vezi uvođenje raznih društvenih službi) utjecao je na to da se prije svega, u gradovima počne razmišljati i o izmjenama radnog vremena u općinskim narodnim odborima. Ovakva jedna novina imala je za ideju da se građanima olakša i ubrza svršavanje svakodnevnih poslova po općinskim kancelarijama.

Ovo pitanje postalo je naročito aktuelno poslije reorganizacije narodnih odbora i prenošenja mnogih prava i nadležnosti na lokalne samoupravne organe. Naravno da je kontakt stranka - općinski službenik još prilično problem u onim odborima koji imaju najslabije kadrove i koji se još nisu prilagodili suvremenim potrebama i zahtjevima da se građaninu u općinskim kancelarijama ne oduzme dragocjeno vrijeme.

Pored toga što su u mnogim odborima osnovane razne službe (kao što su službe za predstavke i žalbe u komunama, pravne službe, zatim za socijalnu zaštitu, za zapošljavanje) i otvoreni posebni šalteri na kojima se izdaje široka skala uvjerenja, praksa je pokazala da je za brže ostvarenje prava građana bilo neophodno predlagati i izmjenu radnog vremena narodnih odbora općina. Pojedini narodni odbori već su sami uveli jedanput ili dvaput u nedjelji dvokratno radno vrijeme da bi se pružila mogućnost svim građanima da u slobodnom vremenu nesmetano obavljaju razne poslove.

Ima i drugih formi kao što je na primjer uvođenje dana posvećenog strankama. Ova inicijativa potekla je od Narodnog odbora Zagreba.


»Dan posvećen strankama« u stvari je »non-stop« radno vrijeme od 9 ujutro do 19 sati

uveče. Ono je zahtijevalo da se umekoliko promijeni radno vrijeme sa strankama. Ponedjeljkom se radi čitav dan, a subotom samo do 12 sati kako bi službenici odbora nadoknadili radne satove koje su sa strankama proveli u toku »dana posvećenog strankama«. Ovakva praksa pokazuje da se ponegdje, odlasci s rada, za vrijeme radnog vremena, svode na razumnu mjeru, jer obično toga dana građani najčešće dolaze u općine. Ne uzimajući u obzir razloge koje smo spomenuli, dan prijema oslobođenih građana mnogih sitnih nezgoda vezane za odlazak u narodni odbor. Na primjer, nije potrebno unaprijed planirati vrijeme i obračunati se šefovima za dozvolu za izlazak, a što je najvažnije ovakvo radno vrijeme pruža mogućnost građaninu da detaljno izloži službeniku probleme koji ga tište. Recimo to je naročito važno za službe pravne pomoći, koje su se prilično razvile. One građanima daju pravne savjete koji se odnose na sudske i druge sporove, zatim pomažu da se sastavljaju razne tužbe, ugovori, izjave i molbe koje se odnose na penzije, stambene, socijalne i radne odnose. Za ovakav jedan kontakt građaninu je potrebno više vremena a on to može da postigne u odborima gdje je vrijeme dvokratno i podešeno tako da se izlazi u susret zaposlenom svijetu.

Ima pojava da se na pojedinim mjestima izgovaraju kako propisi ne dozvoljavaju izmjenu radnog vremena i »podsjedaju« da je ono obavezno od 7 do 14 sati. Naprotiv, narodni odbori su ovlašteni da odrede i podeše radno vrijeme onako kako to komuni najbolje odgovara, i ono ne mora da bude jedinstveno. Zakonom je čak određeno da pojedine službe, kao što su prijemne kancelarije i matičarska služba, rade i nekoliko puta poslije podne. Život i obaveze traže da se radno vrijeme što korisnije regulira.

P. Stojanović

Da se ne zaboravi



Ovo je spomen-ploča, na kojoj se nalaze imena samo dijela poginulih u narodnoj revoluciji sa područja našeg grada. Radi se zapravo u žrtvama, koje je dao samo jedan gradski blok - Grada. Među njima ima i dosta žena. Svježi vijenci ukrašavaju ovaj jednostavan spomenik, koji je otkriven za vrijeme glavne proslave dvadesetogodišnjice narodnog ustanka u Sibeniku, dvanaestog augusta ove godine.

U znak sjećanja na poginule drugove i drugarice, ploču je podigla organizacija Saveza boraca narodnooslobodilačkog rata bloka V - Grada. (J. Č.)

Početak rada u drniškim školama Iznad očekivanja

Tih atmosfera koja je vladala u kancelariji referenta za prosvjetu u Odjelu za društvene službe drniške općine odudarala je od situacija na koje smo bili navikli prijašnjih godina pred početak nastave. Nema gužve, nema nervoze, nitko ne prijeti otkazom, jer, da se poslušimo riječnikom ekonomista, ove su godine »na prosvjetnom tržištu« ponuda i potražnja uravnoteženi.

Sve osnovne, srednje i ostale odgojno - obrazovne ustanove u općini Drniš počele su na vrijeme redovnu nastavu u novoj školskoj 1961-62. godini. Strahovanja da će 7 do 8 škola, zbog nedostatka učitelja, biti zatvorene su otpala. U toku ljetnih praznika na natjecaje se odazvalo oko 20 kandidata, njihove ponude su prihvaćene i oni se već nalaze na svojim novim radnim mjestima. Trenutno ne rade škole u selima Visoke i Mirolović-Polje II, ali one će biti popunjene stipendistima ove općine koji stupaju na svoju prvu dužnost za koji dan.

Osnovna škola u Siveriću počela je rad u novoj modernograsađenoj i suvremeno opremljenoj školskoj zgradi. U staroj zgradi ostala su samo odjeljenja prvog razreda, više iz praktičnih razloga, nego zbog eventualnog nedostatka školskog prostora. U centralnim školama Unešić i Gradac kadar je brojčano i kvalitetno ojačan. Intenzivno se rješava i stambeni problem, a uz većinu škola on je već uspješno riješen. Zabavište u Drnišu ove školske godine ima prvi put dvije stručne učiteljice. I broj odgajateljica u drniškom đачkom domu se povećao na dvije.

Kada na osnovnu školu u Drinovcima dodu još dva prosvjetna radnika, koji su odsutni iz obiteljskih i službenih razloga, obezbijedili smo osnovne uslove za normalan rad svim našim školama. Sve u svemu: ispalo je bolje nego što smo se nadali, zaključio je Miroslav Miller, prosvjetni referent. (c)

Jubilej trogirске glazbe

Počela je proslava 90-godišnjice postojanja trogirске Narodne glazbe. Trogirani su primili u goste šibensku Narodnu glazbu s

kojom ih veže tradicionalno prijateljstvo. Zajedničkom ophodnjom gradom i polaganjem vijenaca na spomenik palim borcima, započela je svečanost. Istog dana navečer šibenska i trogirska Narodna glazba održale su zajednički koncert na Narodnom trgu pred mnogobrojnom publikom. Sedamdeset glazbara pod ravnanjem A. Sentinelle i A. Vuletića oduševilo je skladnošću i lakom kojom su izveli program.

Osim toga, 7. o. mj. Narodna trogirska glazba upriličila je proslavu 50 - godišnjice aktivnog rada na muzičkom i umjetničkom polju svojeg maestra A. Sentinelle, koji je u prvim danima radio u Sibeniku, Zagrebu i Trogiru, a bio je neko vrijeme i dirigent »Kolar« u Sibeniku. Spomenutoj proslavi ponovo je prisustvovala šibenska Narodna glazba i učestvovala na zajedničkom koncertu na Narodnom trgu. Nakon zajedničke večere priredeno je intimno slavlje kojom prilikom su rukovodioci trogirске i šibenske glazbe maestru A. Sentinelli srdačno čestitali njegov jubilej i predali mu poklone.

Datumi i događaji

Godina 1943. na šibenskom području

17. IV: — »Rastrelacija« šibenskih otoka, izvršena od okupatorove vojske, završava danas sa ovim jedinim rezultatom: 18 muškaraca lišeno je slobode i poslano u koncentracioni logor Zlarin.

— Po nalogu vodnika unutrašnjeg karabinijskog voda u Sibeniku, potporučnika Balbisia, strijeljan je u Lozovcu mještani Jakov Gulin, radnik, prije toga u pritvoru teško zlostavljan.

20. IV: — Puk »Saluzzo«, bataljon »Rismondo« i 2. grupa puka »Alessandria« upadaju u šibensko Donje polje, na Danila i u Dubravu, hvataju te u logor Zlarin i zatvore odvođe 30 seljaka, a u zoni »Gavranova« ubijaju šibčanina Ivana Kronju.

21. IV: — Oko 10 sati izjutra, kod seoskog groblja na Konjevratima, strijeljani su, po nalogu prefekta Barbere Gab. br. 1270 od 19. IV, Marko Vulinović-Zlatan i Jakov Rudan iz Radonića, Dane Pekas sa Konjevrata, Nikola Skočić iz Nos-Kalika te Ante Bukić i Nikola Gulin iz Lozovca.

22. IV: — Karabinijeri i crnokošuljci bataljona »Tevere« hapse u Pirovcu ženu jednog partizanskog borca, silom trgaju sa nje svu odjeću te je голу vode selom stalno je bičujući volovskom žilom.

23. IV: — U 10 sati izjutra strijeljani su u Lozovcu, po nalogu prefekta Barbere Gab. br. 1293 od 20. IV, šibčanin Mile Milaković, privatni namještenik, zidari Krste i Mate Čičmir i radnik Drago Zrnčević.

— Komesarijat kotara Sibenik preuzima general fašističke milicije Corrado Brancati.

24. IV: — Na 6 km od Sibenika partizani dižu u zrak elektrovod visokog napona. Grad ostaje bez električne energije, u mraku.

— Vojnici okupatorovog garnizona u Mokrom polju upadaju u zaselak Kostići, koji tuče i njevoja artiljerija iz Radučića, te pale i uništavaju kuće.

— Oko 3 sata poslije podne, na Bosuđu u Bilicama, strijeljani su, po nalogu prefekta Barbere Gab. br. 1305 od jučer, par dana prije zarobljeni partizani Drago Millaš, bolničar iz Sibenika, i Josko Kokić iz Dubrave, te Bilićani Blaž Slavica, Vice Čalet, Niko Mikulandra i Josko Piližota i Dubravljani Šime Protega i Stanislav Škugor. Mrtva tijela ove osmorice mučenika ostavljena su od okupatora dva dana nepokopani sred polja tako da su ih psi počeli trgati. Kad su ih seljaci htjeli pokopati, karabinijeri su petoricu-šestoricu njih zatvorili.

Po izvršenom ubistvu okupatorova je vojska spalila u Bilicama 13 kuća.

— Talijani i banditi 7. bande strijeljaju u Cistoj Maloj, nakon što su ih prije teško zlostavljali, dan prije uhapšene sestre 13-godišnju sestru Stevaniju i 15-godišnju Draginju Samardžić iz Čiste Male, Andu Ivanković iz Grabovaca, 73-godišnju stariću Lucu Tabula, 15-godišnju Zorku Bilač i Mar Ereč iz Gačeleza. Ovoj posljednjoj karabinijeri su, prije nego što će ju odvesti na strijeljanje, divljački istrgli s grudiju dojenčad, sinove blizance, i oba su djeteta nakon mjesec dana umrla.

— Na putu iz Pirovca u Tisno crnokošuljci pirovačkog garnizona ubijaju Tišnjanina starca Stipu-Ivana Lučića.

28. IV: — Bataljon bersaljera »Zara«, karabinijeri i banditi 4. bande upadaju u Očestovo, ubijaju 3 seljaka, pale 57 kuća, 28 pojata i 18 staja a ruše 8 kuća. Pljačkaju naveliko: 1147 glava sitnog, 86 krupnog blaga, mnogo peradi te ljudske i stočne hrane (što odneseno, što popaljeno: 6 vagona).

— U Kljaciima, nakon što su opljačkali i zapalili kuću Mije Dabre, ustaše kolju njega 71-godišnjeg starca, i sve zatečene članove njegove obitelji: 60-godišnju udovu Svalina iz Criveca (Muć), sina i nevjestu te dvoje njihove djece, od koje je jedno imalo jedva 11 mjeseci. Ostalo dvoje djece izbjeglo je pokolju ovaj put; 15 dana kasnije ustaše su iz puške ubili 17-godišnju Bo-

žicu, a teško ranili sestru joj. — Karabinijski poručnik Gateano daje u Skradinu strijeljati Ljubicu Samardžić, par dana prije u Bribiru zarobljenu partizanku iz Čiste Male, čije tri kćerke je okupator prošlih dana ubio.

— Okupator odvođi iz šibenskog zatvora u koncentracioni logor na Molatu 20 rodoljuba (protu Milan Macura i dr.).

— Komesar Brancati naredbom br. 849/R. I. zabranjuje prodaju hrane stanovništvu Bilica i Dubrave.

29. IV: — Karabinijeri i banditi 4. bande, pod vodstvom poručnika Gateana, upadaju u Bratiškovce i Sonković te, nakon pljačke seljačkih kuća, hapse 20-tak ljudi i vode u Vačane. Tu bivaju kolcima i kundacima nemilosredno ispremlaćeni a zatim, po Gateanovu nalogu, strijeljani: Bratiškovčani Stevan Dobrota, Obrad Pjevalica, Mitar Trobonjača i Mileva Vulinović te Sonkovičani Sava Skočić i braća Ljubomir i Gnjatije Dragović Gnjatićini. Stari otac ove dvojice prisiljen je da gleda kako mu ubijaju djecu i, kad sinu Gnjatiju pruža ruku po posljednji put, jedan mu karabinijer snažnim udarcem kundaka lomi tu ruku.

30. IV: — Navečer, u počast Praznika rada, na svim blizim i daljim bregovima i brdima oko Sibenika plamte kresovi i dižu se narodne i crvene zastave. Po selima osvanjuju ispisane parole, ističu se proglasi vodstva narodnooslobodilačkog pokreta, a pred talijanskim garnizonima i pozivi vojnicima da prestanu služiti fašizmu i proljevati svoju krv za najveće neprijatelje čovječanstva.

Sibenik se od danas pa do 3. V nalazi, uslijed naloga prefekta Barbere Gab. br. 1362 od jučer, u opasnom stanju (u tome svom nalogu Barbera veli: svaka antifašistička i protivokupatorska manifestacija mora biti skršena »mecima iz puške; opetujem: »mecima iz puške, bez oklijevanja i nemilosrdno«). Okupatorova policija, karabinijeri, crnokošuljci i vojska, pa čak i naoružani Talijanci civili, patroliraju ulicama. Uza sve to rodoljubima uspeva da posvuda, čak po stanovima i uredima Talijana, bace letke u počast 1. maja onemogućuju telefonske linije Sibenik - Zadar i Sibenik - Kistanje te, obaranjem triju stupova elektrovida kod tvornice u Lozovcu, prekinu svu javnu i privatnu rasvjetu u gradu, osvjetljenom sada samo žarom prvomajskih kresova sa okolnih bregova.

— Partizani napadaju položaje talijanske posade u Mokrom Polju, s gubicima u ljudstvu neprijatelja.

— U Primoštenu, Zatonu, Lozovcu i na Konjevratima izmjenično puškaranje partizana i okupatorovih posada. Na rafale partizanskih mitraljeza protiv jedne utvrde okupatorovog obrambenog pojasa oko Sibenika ovaj odgovara topovskim mecima.

— Talijanska vojska iz Kistanje i Knina upada na područje Padena, uz podršku artiljerije iz Knina i Radučića. U sukobu sa partizanskim snagama neprijatelj je pretrpio gubitke u ljudstvu.

— Brojno stanje koncentracionog logora Zlarin, nakon ubijavanja, odvođenja na prisilni rad i druge logore, slanja u tamnice itd.: 1652 internirca, od kojih su 1034 dovedena od divizije »Bergamo« (sa područja trogirске Zagore) a 618 od divizije »Eugenio di Savoia« (sa područja šibenske Zagore).

2. V: — Partizani napadaju puščanom vatrom nastambe okupatorove posade u Devrskama.


— Komesar Brancati naredbom br. 892/R. I. zabranjuje prodaju hrane stanovništvu Lozovca.

3. V: — Masovnim procesom protiv rodoljuba iz Sibenika i Bilica okupatorov Specijalni sud za Dalmaciju počinje svoje 15-dnevno »gostovanje« u Sibeniku.

4. V: — Oko podneva jedan talijanski bombarder baca bombe na Danilo Kraljice i uništava 5 seljačkih kuća.

— Banditi 5. bande ubijaju klanjem u Kulj Atlagića Antu Marića iz Vukšća.

((Nastavit će se))



Trogirska i šibenska narodna glazba

Početak nove školske godine

Za rad škola zainteresiran je ogroman broj građana

Približava se nova školska godina, a s njom i čitav niz složenih problema koje treba rješavati u skladu s novim položajem škola i novim sistemom njihovog financiranja. Upravo zbog toga što ti problemi nisu samo materijalne prirode, kako se često jednostrano misli, već zadiru u čitav splet novih odnosa između škola s jedne strane i komune, poduzeća, organa društvenog upravljanja i građana s druge — izgleda da je više nego ikad potrebno da Socijalistički savez uzme na sebe brigu da u cjelini prati taj proces i da pomogne u rješavanju tih problema.

Mnoga rukovodstva Socijalističkog saveza su, uostalom, već poduzela niz mjera i akcija u vezi sa školstvom, počev od seminara za školske odbore i diskusija o društvenim fondovima za školstvo, pa do širokog upoznavanja građana s novim položajem škola, ali ono što naročito treba istaći u ovom trenutku jeste da čitav taj posao ne bi smio da bude kratkog daha i da dobije karakter aktualne kampanje. I same analize tih problema pokazuju da će biti potrebna dugotrajna i svestrana aktivnost čiji se intenzitet ne bi mogao smanjivati.

Činjenica je, na primjer, da ni mnogi narodni odbori, pa i savjeti za prosvjetu, provodeći »slovo zakona«, na što su obavezni, nisu u dovoljnoj mjeri shvatili i njegov duh i da su mnoge mjere, koje su s formalne strane bile u redu, krile u sebi vrlo ozbiljne propuste i izazivale neželjene posljedice. Da pomenemo samo slučajeve u nekim komunama gdje prosvjetni radnici po nekoliko mjeseci nisu dobijali plaću, a odgovorni organi i politički faktori u tim komunama mirili su se s tom činjenicom jer »nema para«.

Problemi školstva su sada isuviše ozbiljni da bi se mogli rješavati uzgredno i po nekim ustaljenim šablonima. Oni zahtijevaju vrlo temeljne analize koje bi bile zasnovane na svim faktorima od kojih razvika školstva zavisi.

Pokazalo se u praksi da izvjesne škole teško opstaju i da komune imaju velikih teškoća oko njihovog izdržavanja, a da istovremeno ona poduzeća za koje te škole pripremaju kadrove ne učestvuju dovoljno u njihovom materijalnom osiguranju. Isto tako, u nekim gradovima bilo je ozbiljnih teškoća oko stručnog obrazovanja i pripremanja ljudi za studije, a istovremeno su u poduzećima ostajala neutrošena sredstva koja su za te svrhe bila namijenjena. Čitav niz stručnih škola, koje ne spremaju kadrove samo za jednu komunu i koje su inače do sada prilično dobro radile mogle bi doći u tešku situaciju ako se na vrijeme ne bi regularizirali odnosi između komunala i poduzeća zainteresiranih za njihov rad. I obrnuto, one bi mogle dobiti daleko bolje uslove za rad, ako bi se ti odnosi povoljno mijšili.

Nema sumnje da osnovni propisi o novom načinu financiranja školstva zahtijevaju i izvjesne dopune, usavršavanja, korekture na osnovu prakse itd. Ali, sve to treba da proizide u toku provođenja sistema. Pokazalo se da slabosti do kojih je dolazilo uglavnom proizilazu iz činjenice da se taj sistem nedovoljno provodi, da se čekaju najprije još neki propisi itd.

Isto tako je nesumnjivo da se novi sistem ne može provesti samo zakonskim mjerama i aktivnošću organa vlasti. On u velikoj mjeri zavisi od zainteresiranosti i aktivnosti svih građana, roditelja i naročito učeničkih kolektiva. Taj faktor je od prvostupnog značaja, jer kroz njega treba da dođu do izražaja i novi odnosi u školstvu, novi kriterijumi i novi kvalitetai u školskom radu. Međutim, upravo na tom polju se prilično malo uradilo. U mnogim komunama školski problemi još nisu došli do građana. U najboljem slučaju oni su upoznati s novim odlukama i propisima, ali sa stvarnim i konkretnim problemima još nisu. Otuda i njihova aktivnost i zainteresiranost još nije na dovoljnoj visini. Slična je stvar i sa učeničkim kolektivima u školama. Malo je učinjeno na jačanju zainteresiranosti učenika za stvaranje školskog dohotka, za njihovo aktivnije učešće u odlučivanju o njegovoj raspodjeli, za povećavanje štednje itd.

Obimnost i složenost školskih problema očigledno zahtijeva da rukovodstva i organizacije Socijalističkog saveza mnogo više i neposrednije uđu u njihovo rješavanje nego do sada. Ne samo zato što je to od posebne društvene i političke važnosti, već i zbog toga što se ti problemi tiču ogromnog broja građana, članova Socijalističkog saveza, prema kojima organizacija i treba da postavlja sebi zadatke i određuje sadržinu svoga rada.

D. Milivojević

Spomen-ploča u čast Dositeja Obradovića

Na inicijativu kninskog Odbora za Dositejevu proslavu, prošle nedjelje u Plavnu otkrivena je spomen-ploča jugoslavenskom prosvjetitelju Dositeju Obradoviću koji je u tom selu djelovao nekoliko mjeseci 1769. godine. Plavno je ujedno bilo posljednje Dositejevo boravište na području Kninske krajine. Za vrijeme boravka u Plavnu Dositej je postavio svoju drugu »Bukvicu«.

Svečanom otkrivanju spomen-ploče prisustvovao je velik broj mještana, naročito učenika čija škola nosi ime Dositeja Obradovića, članovi odbora za Dositejevu proslavu, predstavnik Savjeta za prosvjetu kninske općine, prosvjetni radnici iz Knina, Plavna i susjednih sela i drugi gosti.

Tokom ovog mjeseca Odbor za Dositejevu proslavu spomen-pločama obilježit će još dva

mjesta koja su vezana s Dositejevim radom i boravkom u Dalmaciji. Tako će se jedna spomen-ploča postaviti u Golubiću kod Knina gdje je Dositej učio djecu, a druga u Krupi općina Obrovac, mjestu pod Velebitom u koje je Dositej Obradović rav. o pred 200 godina, spuštajući se iz Like prvi put stupio na tlo Dalmacije. (m)

KRAPANJ otok spužvara, ronilaca i koraljara

Jedan od najzanimljivijih jadranskih otočića jest otok ronilaca, spužvara i koraljara — Krapanj. To je otok na kojem se život ne može zamisliti bez čamaca. Pred dugačkom obalom ispred mjesta razmješten je velik broj malih luka iz kojih Krapnjani plove u svoje novo naselje Brodaricu na kopnu, na svoja polja, voćnjake, vinograde, livišta mušula, na ribolov...

Mještani se navečer sastaju pred konobama da »pročakalaju« o svemu i svačemu. Namjerno smo u jedno predvečerje naveli razgovor na ona pitanja za koja su mještani najviše zainteresirani.

Voda je za nas problem broj jedan — čuli smo sa svih strana. I kad smo dalje porazgovarali o tome da li je moguće dovesti vodu u Krapanj, vidjelo se, da mještani veoma dobro poznaju prilike i teren kuda bi se mogla provesti vodovodna cijev. Krapnjani imaju planove. Vodu za Brodaricu doveli bi s Ražina, tri do četiri kilometra dugom vodnom cijevi. Gradski vodovod pružit će im pomoć u cijevima, a mještani će dobrovoljnim radom iskopati kanal kroz krš. Talijanski brod koji je potopljen kod Murtera s zemljanim cijevima, krapnjanski ronionci namjeravaju izvaditi i sa Gradskim vodovodom zamijeniti cijevi. Oni bi vodu doveli s Brodarice cijevima ispod mora u mjesto na otoku.

Te večeri potaknuli smo i pitanje rada organizacije Socijalističkog saveza i drugih.

Malo nam ljudi dolaze na sastanak — rekao je predsjednik osnovne organizacije. Postavilo se odmah i pitanje: Zašto je tako?

Anketom na tom mjestu utvrdili smo da su svi ovdje prisutan rado prisustvovali sastanku Socijalističkog saveza kad bi se na tom skupu raspravljalo o problematiki sela: o vodi, školi, uređenju mjesta...

Oni su za dobrovoljne akcije. Ali ne radi se samo o sastanku, jer sasvim ispravno Krapnjani zaključuju da im ne treba sastanak radi sastanka, već takav, od kojeg će biti koristi. A poneki od sastanaka ostali su i pored dobrih zaključaka jalovi, jer inicijativa mještana nije uvijek prihvaćena zbog nedostatka sredstava. A nije potrebno mno-

go sredstava da se Krapnjane potakne na velike akcije: na primjer, na dobrovoljne akcije za dovoz vode, za adaptaciju nužno potrebne školske zgrade...

Ponekad treba dati perspektivu, na primjer kad se radi o školi, da mještani znaju kada će njihovo mjesto doći na red, i koje to drugo mjesto ima prednost zbog još teže nestašice školskog prostora. To bi trebalo reći mještanima, ali se ne može, jer za sada nema nikakve perspektivne izgradnje školskog prostora za vanjska mjesta šibenske općine. A Krapnjani traže takav perspektivni program, jer je to mjesto s velikim potrebama s obzirom na gotovo dvije tisuće stanovnika. Školska zgrada u Krapnju sagrađena je prije 80 godina. U stvari to su tri privatne zgrade u koje je smješteno 240 daka. Prostorije su toliko skućene i male da ne mogu primiti svu djecu pa neka ove godine pohađaju školu u Mandanini, 5 kilometara daleko od Krapnja.

OBILJEŽENI PROLAZI ZA PJEŠAKE

U okviru akcije Mjesec sigurnosti u saobraćaju u Kninu je na više mjesta glavne gradske saobraćajnice izvršeno obilježavanje prelaza za pješake.

Sve živiji promet motornih vozila danto je Kninjanima bijele trake na asfaltu koje radi sigurnosti zahtijevaju od građana disciplinirano pridržavanje prilikom prelaza s jedne strane ceste na drugu.

Trebalo bi u blizini osnovne škole postaviti saobraćajnu oznaku »Škola« jer u toku dana tuda frekventira preko 1000 učenika.

To bi bilo upozorenje za vozače u pravo vrijeme i na pravom mjestu. Tim više što je takvih prijedloga građana bila na zborskim birama i na konferencijama Socijalističkog saveza. (m)

A Krapnjani su sposobni i za velike akcije. Za uvođenje struje dali su 18 milijuna dinara i ne bi žalili raditi dobrovoljno na drugim radovima, koji će u naprijediti njihovo mjesto.

Svaki onaj, tko slučajno naiđe u Krapanj, svratit će ponovo zbog prijaznih ljudi, dobra vina, zbog specijaliteta i zanimljivosti kojih ima po svuda na otoku. Upravo zato začuđuje da turizam još nije zalutao na otok Krapanj — najnaseljeniji otok, za koji se govori da postepeno tone (prosječna nadmorska visina Krapnja je metar i po).

Daleko u more protežu se plićaci kamo odlaze Krapanjke da love tunjke — školjke koje se mnogo traže, toliko da i ne dopiju uvijek na tržnice. Na daskama se suše smokve, a pred »Kornatovima« pogonom na suncu je mnoštvo spužava. U blizini Krapnja ronionci uređuju svoju opremu, pregledavaju motore, boce s kisikom. Slikovitost ograđenih pristaništa za čamce i mnogo drugog, uz ono, što smo naveli, čine Krapanj jednim od najzanimljivijih otoka.

Velika neiskorištena borova šuma na obali, odakle se protežu plićaci dugački i više od kilometra, obećavaju, da će jednom i Krapanj biti veoma traženo turističko mjesto. Neće biti potrebno da se na to dugo čeka — za koju godinu proći će Jadranska magistrala pored Brodarice — novog krapanjskog predgrada.


A dotle se na otoku spužvara, ronilaca i koraljara, gdje se uvijek mogu naći specijaliteti mornarske kuhinje, moraju udarati dobri temelji novoj privrednoj grani — turizmu. M. O.

NA KNINSKOJ TRŽNICI DOŠTA SMOKOVA I BRESAKA


Na kninskoj tržnici doprema smokava i bresaka je vrlo dobra. Osim domaćih proizvođača smokve donose na prodaju i seljaci iz Promine i nekih drniških sela. Svi se slažu da su smokve dobro rodile. Cijena smokvama se kreće od 30 do 40 dinara, na breskavama od 50 do 70 dinara po kilogramu. (m)

Naša foto-reportaža

MURTER je odahnuo



Poznato murtersko kupalište Slanica nije više prenatrpano. Nestalo je vreve, šarenila, automobila, šatora, stotine kupaca napustilo je pjeskovitu plažu. Nema podrage za sobama, restorani nisu prepuni. Rijetki kupaci provode svoje vrijeme sunčajući se na grebenima u većem miru i udobnosti.



Djeca, međutim, uvijek nađu načina da uživaju i da se zabave na svoj način. Iako sunce još uvijek dosta jako peče za vrijeme podnevnih sati, oni strpljivo grade svoje pještane kule i tunele, koje će čim naiđe mlištral, odnijeti zapljenjeni valovi. Sadašnje vrijeme i ovo mjesto, kao da su upravo najpodesniji za rekreaciju i odmor djece.



Sa Slanice možete promatrati jedan od najljepših zalaza sunca na našem području. To ništa ne stoji, a pruža vam udgodnost i određena sjećanja. Ako ste sami, kao ova djevojka, taj ugodaj je još i potenciran.

Tako blizina jeseni daje ovom krajoliku svoj posebni pečat. U neku ruku ugodniji, nego što mu ga daje samo ljeto. Slanica je i ove godine zabilježila lijepu bilancu, ali ona još uvijek čeka priliku da gostima jednom pruži i veću udgodnost.

Tekst i snimci: J. Čelar

POPRAVLJEN KROV NA KNINSKOM MRIJESTILISTU

Sportsko ribolovno društvo u Kninu vlastitim sredstvima izvršilo je opravku krova na mrijestilistu koje se nalazi nedaleko izvora Krke. Nedavno dio krova na mrijestilistu bio se srušio uslijed trošnosti krovne konstrukcije, pa je društvu pričinjena šteta oko 50.000 dinara.

potrepštinama. Kako je nova papirnica bolje snabdjevena i jeftinija od knjižare trgovinskog poduzeća »5. novembar« to je u njoj uvijek živo od mladih kupaca učenika i njihovih roditelja. (c)

PRIPREME ZA OSNIVANJE NOVIH SUMARSKIH RADILIŠTA

Sumarsko gospodarstvo u Kninu u vlastitoj režiji izvodi izgradnju dva šumska puta, koji bi naredne godine omogućila eksploataciju drvene mase u Duleru i na Crnim Tavanima. Radi postizanja veće produktivnosti rada poduzeće je nabavilo motornu pilu što je prvi korak u mehanizaciji kninskog Sumarskog gospodarstva. (m)

NOVA PAPIRNICI U DRNIŠU

Zanatsko privredno poduzeće »Radnik« u Drnišu proširilo je svoju djelatnost otvorivši početkom ovog mjeseca ukusnu i bogato opremljenu papirnicu. Opravdanost njenog otvaranja došla je do izražaja naročito ovih dana kada su se učenici na početku školske godine snabdjevali

gradske vijesti

U NARODNOJ BIBLIOTECI
PROČITANO GOTOVO 22 TISUĆE KNJIGA

Iako Narodna biblioteka u Šibeniku ne obiluje knjižnim fondom, ipak je interes čitalaca velik. Svakodnevno se traže knjige, u čemu su naročito revni najmlađi čitaoci. Prema informaciji, koju smo dobili u upravi Biblioteke, do kraja kolovoza izdano je na čitanje 21.857 knjiga.

ŠIBENIK KROZ TJEDAN

KINEMATOGRAFI

«TESLA»: premijera domaćeg filma — PARTIZANSKE PRIČE — (do 15. IX)
Premijera domaćeg filma — PLEME BRZIH NOGA — (od 16-17. IX)
Premijera domaćeg filma — SREĆA DOLAZI U DEVET — (od 18-24. IX)
«20. APRIL»: američki film — OD PAKLA DO TEKSASA (do 14. IX)
Premijera domaćeg filma — NASELJE NA TRGU — (15-19. IX)
Premijera američkog filma — DVIJE LJUBAVI EDDIE DUCHINA — (od 20-25. IX)

Matični ured

ROĐENI

Dragan, Bože i Danice Klarin-Petrina; Boris, Tomislava i Stane Bašić; Deniza, Ante i Matilde Gracin; Joško, Vice i Marije Jurišić; Vice, Vice i Marije Jurišić; Branka, Niko i Stane Protega-Finokio; Čedo, Ante i Antice Živković; Milivoj, Venceslava i Kristine Perković; Slavko, Ivana i Kate Jurić; Ivica, Vlatka i Mirjana Slavica; Milovan, Tihomira i Olge Korda; Neven, Gojka i Milke Pamaučar; Jagoda, Ivana i Mare Puljić; Venka, Vlatka i Marte Skarić; Senka, Antuna i Ruže Curavić; Neda, Pave i Marije Puljić; Luiza, Cedomira i Kate Burtina; Gojko, Ante i Tonke Višnjić; Tonči, Vjekoslava i Kristine Huljev; Josip, Vinke i Sonje Friganović; Alica, Antuna i Anke Žanetić; Tonči, Jakova i Ivke Pažanin; Ante, Jerka i Ane Stančić; Nikica, Josipa i Zorke Goleš; Ljubica, Ivana i Ane Crljen; Vedran, Ante i Zorice Bulat; Tonči, Jakova i Jušte Fržop; Sanjica, Petra i Imelde Bilan; Josko, Blaža i Kete Đaković; Rajko, Stanka i Nedjeljke Budimir; Ljubica, Milana i Milice Pirija; Branko, Bačelić Blaženke; Dragomir, Đure i Kosovke Bjelanović; Mirjana, Mate i Marije Barišić i Igor, Gašpara i Olive Berak.

VJENČANI

Čaleta Živko, radnik — Slavica Ljuba, domaćica; Juras Mladen, vodoinstalat — Skugor Marija, domaćica; Supe Radomir, kovač — Živković Milena, domaćica; Zupanović Dragan, službenik — Klarić Mileva, službenik; Atlagić Ivan, stolar — Pešić Anka, radnica i Vukov Ante, soboslikar — Juričević Martin i Bepa, domaćica.

UMRLI

Vidović Dragiša Ivana, star 19 mjeseci i Jurišić Vice Vicin, star 1 sata

OBVIJEST

Kotarski odbor Saveza ratnih vojnih invalida Šibenik, obavještava sve ratne i mirovnodopske vojne invalide od I do IV grupe, čiji invaliditet potječe od oštećenja organa za kretanje, da je svom Odboru stavljeno na raspolaganje 4 komada automobila »Fiat 600« po cijeni od 912.000 Din uz regres od 300.000 Din.

Svi zainteresirani drugovi sponenutih grupa, neka se obrate svom Općinskom odboru Saveza ratnih vojnih invalida radi detaljnijih informacija i eventualne narudžbe.

Molbe se podnose isključivo Općinskom odboru Saveza ratnih vojnih invalida, u protivnom slučaju neće se uzimati u obzir.

Posjetili smo Pedagošku akademiju ZAPOČELI SU PRVI UPISI

Posjetili smo upravne prostorije Pedagoške akademije u Šibeniku. Sve novo, čisto, uredno. Jutro je, devet sati. U pisarnici gužva. Upisi su započeli, mnogi traže informacije. Prvi studenti koji će studirati u našem gradu već su tu. Drugi tajnik, iako zaposlen i užurban, daje nam informacije o svim pripremnim radovima.

Natječajna komisija, koju je formirao Savjet Pedagoške akademije, završila je svoj rad te su prvi upisi započeli ovih dana. Komisija, kojoj je predsjednik prof. Marko Marinčić, savjesno je obavila svoj posao i sva rješenja, grupna ili pojedinačna, predala tajništvu Akademije koje na temelju toga poziva prijavljene kandidate i obavlja proceduru upisa.

Mnogi kandidati koji nemaju odgovarajuću ili propisanu spremu upućeni su na polaganje prijemnih ispita, pa će se moći upisati tek nakon položenog ispita. Prijemni ispit na Akademiji održat će se 25. rujna, te će se takvi kandidati, ako polože ispit, odmah upisivati na određene grupe.

Svi pak prijavljeni kandidati koji su završili učiteljsku školu ili gimnaziju mogu neposredno da se upisuju, ali, naravno, treba da se u tajništvu Akademije interesiraju koja im dokumenta nedostaju, kao i to što sve treba da urade prilikom upisa (nabava indeksa, nacionala, drugih formulara, manje novčane uplate i dr.).

Upis traje do konca ovog mjeseca, a nakon toga samo izuzetno, uz odobrenje Savjeta moći će se prijavljeni kandidati upisivati. Stoga svi oni koji su se prijavili i kojima je komisija odobrila upis treba da požure kako ne bi kasnije bili primorani čekati i tek se uz posebnu molbu mogli upisati.

Ukupno je dosada prijavljeno 130 kandidata, a k tome očekuje se da će se broj izvanrednih kandidata povećati. Mnogi učitelji koji su pred par dana stigli u svoja radna mjesta i započeli nastavu traže pismena obavještenja o izvanrednom studiju, predmetima, trajanju seminara, ispitima i dr.

Do danas ima nešto preko 30 prijavljenih kandidata za izvanredni studij, i to gotovo ravnomjerno za sve studijske grupe. Izvanredni studenti mogu biti samo prosvjetni radnici (učitelji) koji su u radnom odnosu u školi ili nekoj prosvjetnoj ustanovi, k tome i odgojitelji. Interesantno je da među molbama za izvanredni studij najmanje ima onih iz redova odgojitelja, a njih je, kako je to dobro poznato, podosta u našem gradu.

U tajništvu Akademije sva-

kog jutra puno je kao u košnici. Susrećemo mladog učitelja iz Bukovice pored mlade gimnazijalke iz Šibenika. Pojave se i stariji drugovi. Neki prelaze sa filozofskog, tehnološkog ili ekonomskog fakulteta. Drugarica Vesna, učiteljica s obližnjeg našeg otoka, upisuje grupu hrvatskosrpski jezik i geografija. Krepak mladić iz svršene industrijske škole s velikim interesom traži podatke o grupi za fizičku kulturu.

Ima i onih bez spreme. To su ponajviše naši fiskulturnici koji po članu 53. Zakona o visokoškolskom obrazovanju imaju najstretnije pogodnosti: uz potpuno osnovno obrazovanje stariji su od 18 godina i imaju odgovarajuću radnu praksu. Najviše interesa kada ima za fizičku kulturu i grupu matematika i fizika.

Ali ponajviše takovi kandidati treba da polažu prijemni ispit, pa je Akademija za sve

kandidate koji su se prijavili na grupu za fizičku kulturu organizirala kraći pripremi seminar da se takovim licima olakša polaganje prijemnog ispita. Tim seminarom, koji je započeo 9. rujna o. g., rukovodi prof. Živana Vučić koja se u pripremnim radovima mnogo zalaže da bi za fizičku kulturu imala što solidnije studente, buduće nastavnike fizikulture prijeko potrebne našim osnovnim školama.

Ima i onih bez propisane spreme. Simpatičan drug s crnim brčićima s čuđenjem posmatra među strankama i nekolicinu učenika svršene stručne škole. Međutim, naši zakonski propisi i njima omogućavaju da se natječu i polažu prijemne ispite, pa ako udovolje tim propisima, imaju sve uvjete za upis.

Kako saznajemo od druga tajnika, ima i tzv. specijalnih slučajeva oko kojih je natječajna komisija imala više posla. Tako jedan drug vrlo živo uvjerava da je završio dvije srednje škole, doduše, svaku u trajanju od 3 godine, pa bi htio neposredan upis. U tom slučaju komisija je bila nepopustljiva: iako je kandidatova

sprema priznata u rangu srednje škole i na taj način njemu omogućeno napredovanje u službi, ipak na temelju tih svjedodžbi kandidat nemože neposredno da nastavlja studij na visokoškolskim ustanovama; nego treba da polaže prijemni ispit.

U razgovoru sa drugom tajnikom saznajemo da su svi radovi na adaptiranju I kata Gimnazije, koji je ustupljen potrebama Akademije, u završnoj fazi te da će do koji dan sve predavaonice i kabinete biti uređeni. Nešto se malo okasnilo u narudžbi učila, ali i taj će problem biti riješen uskoro tako da zbog toga redovno odvijanje nastave neće trpjeti.

O konačnom broju studenata za prvu godinu ne može se još ništa definitivno kazati, jer tek 25. ovog mjeseca su prijemni ispiti.

Redovna nastava počinje 2. listopada, pa će taj dan biti ujedno obilježen kao službeni i svečani početak rada Pedagoške akademije u Šibeniku.

Provedeno jutro u tajništvu Pedagoške akademije ugodno nam je iznenadilo. Draga nam je ta aktivnost. Vidimo jasno stvaranje nečeg novog. Prvi put, eto, u našem gradu jedna visokoškolska ustanova, viša škola koja će u toku 4 semestra pripremiti nastavnike za osnovnu školu, kojima će ujedno reorganizacijom fakultetske nastave biti omogućen neposredan nastavak studija na drugom stupnju.

Svakako, u povijesti školstva našeg grada i komune otvaranje Pedagoške akademije predstavlja vrlo značajno djelo koje u kulturno-prosvjetnoj izgradnji nije neka slučajnost, nego naša potreba i očit napredak koji je uvjetovan i omogućen našim ekonomskim zamahom i razvojem.

NAŠA TRŽNICA

- Slab kvalitet proizvoda
- Neustaljene cijene
- Preprodavači otežavaju stanje

Lokacija naše tržnice je problem o kojem se već dugo diskutira i traži najsretnije rješenje. Trebamo se pomiriti s činjenicom da je ona za sada tu, na mjestu, koje po općoj ocjeni ne odgovara ni s higijensko-sanitarnog stanovišta, a niti po svojoj veličini.

Zato dok se ona nalazi tu, zainteresirani smo za njen rad, da imamo i kvalitativan i kvantitativan izbor, realne cijene itd.

Kakva je u stvari situacija na našoj tržnici? Odgovor nije jednostavan. On iziskuje dublju analizu i poznavanje raznih okolnosti, koje utječu na to. Ipak je prvo što treba znati, tko se pojavljuje na tržnici kao ponuđač robe.

Socijalistički sektor zastupa poduzeće »Plavina« Šibenik, a kao nadopunu, imamo individualne proizvođače. Sa te strane izgleda sve normalno. Ali, to ne odražava stvarno stanje na tržnici.

Poduzeće »Plavina« ponekad ni kvantitativno ne zadovoljava, a kvalitativno ne zadovoljava češće. Slična situacija je i s individualnim proizvođačima. Na tržnici se ne poštuju propisi JUS-a (Jugoslavenskog standarda), a ne vrši se ni klasifikacija voća i povrća. Isto tako ne vodi se računa da se roba nabavlja po tim propisima.

Cijene su također neustaljene. Anomaliju u cijenama čini i to da individualni proizvođači nude svoju robu povoljnije od socijalističkog sektora, od kojeg redovno daju i kvalitetniju robu. To za sobom povlači i nepoštivanje

Odluke o tržnoj prodaji na trgovinama na malo u Šibeniku od strane velikih potrošača, koji su upućeni na kupnju samo kod socijalističkog sektora.

Najveći razlog nestalnosti cijena i tendencije povišenja su nakupci-preprodavači. Ovdje se ne radi o iznimkama, koje se povremeno pojavljuju na tržnici, već o priličnom broju lica, koji se redovno bave kupoprodajom voća i povrća. Oni svojim radom u stvari onemogućuju normalan rad na tržnici, nabijaju cijene u povoljnom momentu, a robu nabavljaju u momentu kada su cijene za njih najpovoljnije. Samo njihovo pojavljivanje na tržnici je nedozvoljeno, ali i metode s kojima se služe, dovoljne su da ih se bez sentimentalnosti ukloni s tržnice.

Sanitarna i tržna inspekcija NO-a općine, izgleda da se dosad nije ozbiljno pozabavila ovim pitanjima, ali, kako se saznaje, u slijedećem periodu provest će izvjesnu akciju za sredenje stanja na tržnici. Uskoro, dakle, možemo očekivati na tržnici klasificirano voće i povrće i da će nestati nakupca-preprodavača.

I. A.

SASTANAK O REGULACIJI GRADSKIH PREDJELA

Novi planovi

Prošle srijede, u prostorijama Društvenog doma, održan je zajednički sastanak Savjeta za urbanizam i Savjeta za komunalne poslove NO šibenske općine. Na sastanku se raspravljalo o regulaciji gradskih predjela prema idejnim skicama što ih je izradio inž. arh. Dragan Boltar.

Ovim planom predviđeno je da se najveći dio Šubičevca uredi za rekreativno - sportski centar s velikim brojem sportskih terena. Pored toga podignut će se i razni objekti potrebni za život oko 5.500 ljudi, koliko se predviđa da će stanovati na ovom predjelu. Što se tiče Jadrice, zapravo šibenskog kanala s kupalištima Jadrice i Martinska, predviđeno je da ovo područje bude mjesto rasonode građana, te će se u tu svrhu pored objekata za tu namjenu podignuti i hotel sa gotovo dvije stotine ležaja.

Ovaj plan još uvijek nije dobio konačne konture. Postoji mogućnost izmjena i preinaka. U jednom od idućih brojeva vjerujemo da ćemo pisati podrobnije o svemu. (B)

Oni o nama

SOFIJA RANKOVIĆ, Beograd


Susret sa Sofijom Ranković bio je sasvim slučajna; našli smo se u redakciji. Ona se ovdje nalazi na odmoru već nekoliko dana, a prije izvjesnog vremena održala je i solistički koncert u bašti Doma JNA. Na naše pitanje kakve dojmove nosi iz Šibenika, odgovorila je:

— »Vaše mjesto je veoma lijepo. Ne mislite da ovo kažem zbog kurtoazije, nikako zbog toga. Samo, čini mi se, da se ta ljepota ne iskorišćuje u pravoj mjeri. Ne znam, možda i griješim, ali stekla sam dojam da i sami, građani nisu previše zainteresirani. A, koliko mi se čini, kada bi bilo malo više volje, i inicijative, naravno, da bi se ovdje mnogo toga dalo učiniti... Obilježiti ugostiteljske i trgovačke radnje, naravno sasvim privatno, došlo sam do uvjerenja, da su prodavači u radnjama prehrambenih artikala mnogo ljubazniji i uslužniji od ugostitelja. Ne znam, ali prosto me čudi da ponekad na piće treba čekati dvadesetak minuta. Uz to, zapišite i to, ponekad se osoblje ugostiteljskih radnji vlada tako da izgleda da smo mi potrošači tu radi njih a ne obratno.

MIRKO VLAOVIĆ, Titograd


— Nikada neću zaboraviti jedno zaista lijepo provedeno popodne na slapovima Krke. Mislim, da se ovaj jedinstven prirodni fenomen ne koristi u onolikoj mjeri kako bi se to moglo. Mislim da bi i ovdje, a i inače, trebalo malo više propagande. Jer, da rećemo, gosta treba znati privući, treba mu pokazati, a ne prepuštiti ga da sam traži. Ako se tako ne uradi, onda dosta toga može da prođe nezapaženo... Imate lijepo kupalište, ali ni ono nije ono što bi moglo biti... Pa divna katedrala... Jednom riječju nosim povoljne utiske.

foto-kronika



Iako je još dosta toplo, ovakva je slika već pomalo karakteristična za naš grad: brod, koji održava vezu između talijanske obale i naših luka, gotovo je prazan. Ni u motoru, koji vozi za Zlarin nema kupaca ni gostiju. Iako još nije ni blizu sumraka, ribiči već dokono bdiju nad svojim mekama. Sve u svemu, tipičan štimung kasnog ljeta.

(J. Č.)



Ovoj slici vjerojatno nije potrebno mnogo komentara. Odmah se vidi što predstavlja: gužva pred knjižarom »Naprijed«. Naravno, počela je školska godina i na brzinu je potrebno nabaviti sve potrebštine. Školska djeca su zainteresirana za svoje knjige. Isto tako i njihovi roditelji. Međutim, izgleda da su baš oni pretjerali. Knjiga i pribora ima dovoljno, pa nije trebalo stvarati ovakve gužve.

(JČ)

Veće zabavnih melodija

Prošlih dana u Narodnom kazalištu, u organizaciji Doma JNA, a u povodu Dana mornarice, održano je veće zabavnih melodija. Na ovoj veoma dobro posjećenoj priredbi izvedene su melodije s posljednjih festivala u Zagrebu i Opatiji. Pjesme su intreprerirali poznati izvođači Zdenka Vučković, Dragutin, Dikl i naš sugrađanin Vice Vukov.

među nama

Zakašnjanje

Jedna, na prvi pogled sitna stvar, evidentno je prisutna u svim sastancima: zakašnjanje. Taj se termin, izgleda, potpuno udomaćio i na njega smo svi, više ili manje navikli. Kažemo navikli iako tu, najblaže rečeno, nije nešto u redu. Kada se ovo konstatira, naravno, ne otkriva se ništa novo — stvar ne datira od jučer.

Nabrajanja, koja bi trebala da potvrde naše riječi, daleko bi nas odvela. Naime, spisak bi bio preveć dug. Zbog toga ćemo spomenuti samo jedan primjer. Ne treba da ga se shvati izdvojeno, jer po ničemu ne zaslužuje tu »čast«. Pišemo o njemu samo zbog toga što je najsvježiji.

Prošle srijede zakazan je zajednički sastanak Savjeta za komunalne poslove i Savjeta za urbanizam Narodnog odbora šibenske općine. Na tom sastanku trebalo je biti rasprav-

ljano o nekim, u priličnoj mjeri, važnim prijedlozima, između ostalog o regulacionom planu gradskog predjela Šubičevac. Sastanak je zakazan u prostorijama Društvenog doma. Početak u 9 sati. Međutim, u to vrijeme dvorana gdje se sastanak trebao održati bila je još vijek zaključana. Možda zato što se negdje zaturio ključ? E, da jest! Ali nije! Ni je prosto iz razloga što nitko od članova tih dvaju savjeta nije bio ni stigao. Prisutna su bila samo dva službeno izaslanica lica (predstavnici štampe) i jedan — drug iz Socijalističkog saveza. U 9.10 bila su prisutna samo dva člana. Da ne odugovlačimo — sastanak je počeo nešto poslije 9.35.

Pa sad, u čemu je stvar? Možda najprije u navici koju je rodilo jedno nimalo lijepo iskustvo: zašto doći prvi kada ću ionako čekati. (D.B.)

SPORT - SPORT - SPORT

Druga savezna nogometna liga

Utakmica promašaja

„Šibenik“ - „Lokomotiva“ 2:0 (1:0)

Stadion »Rade Končara«. Gledalaca oko 2.500. Sudac Telebak iz Sarajeva. Strijelac Zambata u 1. i 88. minuti.

»Šibenik«: Rančić, Friganović, Zaja, Marenci, Iljadica, Dujilo, Bašić, Miljević, Zambata, Aralica, Stojić (Orošnjak).

»Lokomotiva«: Maček, Lacković, Sumar, Cimerman, Aljinović, Sobočan, Bracanović, Feldbauer, Rafanelli, Vogrinić, Rauš.

Već u prvom minuti gledaoci su ustali. Zambata je vrlo lijepo prešao Aljinovića i sa desetak metara je ostrim udarcem pogodio Mačekovu mrežu. Gledaoci su počeli bodriti svoje igrače, ali su oni igrali sve slabije. Protivnik također igra loše. Zambata je u 14. minuti imao idealnu šansu da sa nekoliko metara plasira loptu u mrežu, ali ona je otišla pokraj grede u aut. Samo minutu kasnije Stojić i Zambata su imali još jednu zrelu priliku, ali su nabačenu Bačićevu loptu promašili. Miljević je u 17. minuti sa 16 metara uputio na vrata Mačeka ostru loptu, koja je pogodila gredu. Odbivena lopta došla je na nogu Zambati, koji je i ovaj put promašio. Nekoliko trenutaka kasnije Stojić je u sudaru sa Sobočanom razbio čelo pa je morao napustiti igru, a umjesto njega je ušao Orošnjak.

Do kraja prvog dijela »Šibenik« je imao nekoliko zrelih prilika koje su ostale neiskorištene. Najzrelija je bila ona u 39. minuti kada je Miljević dao priliku Mačeku da se istakne.

U prvom minuti nastavka Rauš je imao šansu da postigne izjednačenje. On je negdje sa 16 metara škosa ostru tukao na Ran-

čićeva vrata, koji je jedva uspio da zaustavi loptu na golnoj crti. U protunapadu Bašić se po lijevom krilu probio i kad je došao do korner linije, umjesto da loptu ubaci u sredinu, on pokušava preći nekoliko igrača gostiju, koji mu na kraju odnose loptu. U više navrata Bašić je uporno pokušavao da se sam probije do gola što nije bilo korisno.

Rauš je u 51. minuti imao krasnu priliku da izjednači. On je izbio sam pred Rančića i kad je trebao tući na gol Friganović mu je oduzeo loptu. U 60. minuti Zambata je postigao još jedan gol, kojeg je sudija poništio radi faula nad golmanom. Od toga trenutka igra postaje življa i interesantnija. Igrači »Šibenika« oštro navaljuju na vrata gostiju, koji se grčevito brane. Do kraja utakmice »Šibenik« je imao još nekoliko šansi od kojih je samo jedna realizirana. Zambata je u 88. minuti nabačenu loptu od Bašića glavom plasirao u mrežu. Kod »Šibenika« su se istakli Iljadica, koji je bio najbolji igrač utakmice, Zambata i Miljević a kod »Lokomotive« Maček i Cimerman.

Telebak je vodio utakmicu uglavnom dobro.

D. Korđa

REZULTATI IV KOLA

»Čelik« - »Trešnjevka« 3:0,
»Šibenik« - »Lokomotiva« 2:0,
»Proleter« - »Varteks« 2:2, »Borovo« - »Željezničar« 2:2, »Maribor« - »Karlovac« 2:3, »Split« - »Sloboda« 1:1.



Najbolji - N. Iljadica

TABLICA

Sloboda	4	3	1	0	9:2	7
Trešnjevka	4	2	1	1	13:3	5
Željezničar	4	2	1	1	10:3	5
Split	4	1	3	0	6:3	5
Karlovac	3	2	0	1	7:5	4
Proleter	4	1	2	1	7:6	4
Čelik	4	2	0	2	6:7	4
Šibenik	3	2	0	1	3:10	4
Maribor	4	1	1	2	3:7	3
Lokomotiva	4	1	0	3	4:10	2
Varteks	4	0	1	2	3:9	2
Borovo	4	0	1	3	4:10	1

PAROVI V KOLA

Trešnjevka - Borovo, Lokomotiva - Čelik, Sloboda - Proleter, Karlovac - Split, Željezničar - Maribor, Varteks - Šibenik.

Mile Stanković:

SRETAN OTAC

humoreska

Pravo da vam kažem, ja više volim žensku djecu, i zato sam želio da mi dijete bude kćerka. I došlo je malo tatino srce, tatina Ljilja, ne bih je dao ni za što na svijetu! E, kad sam tako o-bezbijedio žensko potomstvo, pomislio sam: može i drugo da bude žensko, pa makar mu dao ime Goran. Rodila se Gordana, što je bio siguran znak da će treće dijete biti Dragan. Došla nam je Dragana. Poslije nje je predviđen Ivan, ali se rodila Ivana. I Bojan je lijepo ime, ali smo i njemu morali da dodamo slovo a, pa je upisan u matične knjige kao Bojana.

Ima tata pet kćerki, pet lutki, ne zna se koja je slada od koje. Volim ja kao oči u glavi i moju kćerku Ljiljanu, i moju kćerku Gordana, i moju kćerku Draganu, i moju kćerku Ivanu, i moju kćerku Bojana. A kad je neka navala, pridem i kažem ljudima:

— Ja imam pravo da uđem prekoroda.
— Kakva si ti zvjenka da ulaziš prekoroda?
— pitaju mrgodni prethodnici i zatvaraju prolaz.
— Ja sam otac pet kćerki, a vi sigurno poznajete ustav, član taj i taj, tačka be.

I vadim porodičnu legitimaciju koju mi je izdao fotograf Nidža: četiri kćerčice sjede mi u krilu, dvije s lijeve, dvije s desne strane, a peta stoji u sredini — sve jedna drugoj do uvceneta.

— Udi, brate rođeni! — smiješe se dobri ljudi.
— Sretan bio i sve ih razudao!

Svi znaju što znači deset najloših čarapa, o drugogij modri da ne govorimo. I sreća je što se više ne zove miraz ono što sretni otac treba da spremi svom ženskom djetetu kad se udaje za dijete koje su roditelji obezbijedili muškoime, brčić i nesvršenu školu.

Nemojte da me pogrešno shvatite. Dijete je dijete, a ja sam poslovođa trgovačke radnje, znam šta je asortiman, pa sam samo zbog toga želio da šesto dijete bude nekog drugog pola. Moja žena se zove Mirjana, pa se poslije nadovezale: Ljiljana, Gordana, Dragana, Ivana, Bojana. E, nekoh, dosta je bilo tog sliktovanja, neka se šesto zove Živko!

Svi smo se opredijelili za asortiman. Devetogodišnja Ljiljana je željela brata, osmogodišnja Gordana bracu, šestogodišnja Dragana batuu, četvorogodišnja Ivana baticu, dok je trogodišnja

Bojana stalno čavrljala: »Doći će nam muskajac Živko!« Majka Mirjana zaricala se pred susjetkama: »Radat ću dok ne bude sin!«

Prošle zime, jednog ledenog dana, cvokotao sam oko rođilišta, a tek predveče mi je prišla ljekarka i podigla dva prsta uvis. Izgubio sam moć govora i pokretima ruku tražio onaj drugi podatak. Ljekarka me potapšala po ramenu:

— Ništa ne brinite, porodilja se osjeća dobro, dječa također. Dobili ste...
— Mu... muktuo sam uzbuđeno.
— ... dvije zlatne djevojčice.

Otišao sam u kafanu i dugo gnijao glasne žice čačanskom grijalicom. Priznajem, ponašao sam se ovih dana kao čifta i obećao da ću častiti prijatelje ako bude muško. Ali pošto ja ne znam šta je muško dijete, a znam da će mi ove dvije male biti najsladje, počeo sam da lumpujem.

— Braćo i prijatelji, zvat će se Biljana Snežana, ali se sve plašim, pojestat će tih lijevih imena za iduću djecu.

Neko pomenu da nijednom djetetu nisam dao ime Svetlana, što je tačno, a to mi se ime mnogo dopada.

— Cekajte, ljudi! — dode mi odjednom pametna misao. — Ljiljana, Gordana, Dragana, Ivana, Biljana, Snežana... žensko, žensko, žensko, žensko, žensko, žensko, žensko. Sad mi je sve jasno! Pa moja žena je žensko, i njena majka je žensko, a sigurno i baba. I ta ženska baba rodila je žensku kćerku, a ženska kćerka ovu moju ženu Mirjanu. I ta moja ženska žena i ženska kćerka svoje ženske majke izrodila je moju žensku djecu: Ljiljanu, Gordanu, Draganu, Ivanu, Bojanu, Biljanu i Snežanu...

— Živjele! — kličnuše zagrijeti prijatelji.

— Dabome, — nastavi poslovođa — to je kod njih nasljedno, nisam ja kriv. Baš naprotiv ja tim kćerkama nisam ni majka ni baba, nego otac, znači, nisam ni žensko ni kćerka, nego muško i sin mog muškog tate, a zetovi će isto tako biti muški sinovi, pa će nasljednici biti sinovi mojih zetova i moji muški unuci. Zato, braćo moja, čaščavam duplo! Živio asortiman Čire Čirica!

— Živio! — dočekashe braća, prijatelji i kumovi.

Prvenstvo Hrvatske u skokovima u vodu

Prošlog utorka i srijede na bazenu u Crnici održano je prvenstvo Hrvatske u skokovima u vodu za seniore i seniorke. Na prvenstvu je sudjelovalo svega dvije ekipe. U ekipnoj konkurenciji prvo mjesto usvojio je zagrebački »Naprijed« sa 786,31 bod ispred »Jedinstva« iz Zadra, koji ima svega 6 bodova manje.

U pojedinačnim disciplinama kod seniora u skokovima s daske prvo mjesto je sasvim zasluženno osvojio Aldo Stojić iz »Jedinstva« ispred prošlogodišnjeg prvaka Jugoslavije i Hrvatske Kralja iz »Naprijeda«. U skokovima sa tornja od 10 m prvo mjesto osvojio je Bezić, član »Jedinstva« iz Zadra ispred Kralja i Stojića.

Kod žena prva mjesta su osvojili Marija Surać (»Jedinstvo«) s tornja od 5 metara, dok je s daske od 3 metra prva bila Anderlik članica »Naprijeda« iz Zagreba.

Ovo takmičenje je bilo dosta zanimljivo, a naročito kod muških skokova, koji dosta odskaču od ženskih. Imali smo priliku vidjeti nekoliko lijepih skokova Bezića s tornja i Stojića s daske. Prošlogodišnji prvak Kralj ovog puta nije se mogao suprostaviti dobrim skakačima iz Zadra, koji su pokazali bolju formu.

Žene su nas iznenadile slabim skokovima. Od svih koje su učestvovali na ovom prvenstvu su jedino zadovoljile Surać iz »Jedinstva« i Anderlik iz »Naprijeda«. Sve ostale su podbacile.

Organizacija prvenstva bila je dosta dobra, a prisustvovalo je oko 1.000 gledalaca. (DK)

»POLET« (Zablaće) — »ALUMINIJA« (Lozovac) 1:1

U Zablaću je održana trening-utakmica prije nastavka prvenstva za Nogometni podsavez Šibenik, u kojoj su se sastali »Polet« i »Aluminija« iz Lozovca.

Utakmicu je promatralo oko 300 gledalaca. Sudac Aleksa vrlo dobar.

Postignuti rezultat uglavnom odgovara prikazanoj igri.

Gosti su u prvom poluvremenu bili nešto nadmoćniji, dok su u drugom poluvremenu domaći imali više inicijative.

Golove su postigli za »Polet« V. Grgas, a za goste, autogol Štrklje.

U timu domaćih najbolji je bio Benevrić i A. Grgas, a kod »Aluminija« Teskera i Kalauz. (IA)

UPRAVNI ODBOR PODUZEĆA »Š I P A D« — ŠIBENIK RASPISUJE

natječaj

za popunjenje radnog mjesta

Uvjeti: Viša stručna sprema s najmanje 3 godine staža ili srednja stručna sprema s najmanje 5 godina staža na poslovima šefa računovodstva u privrednim organizacijama, po mogućnosti u srodnoj struci. Molbe sa biografijom o dosadašnjem kretanju u službi dostaviti upravi poduzeća.

Plaća prema Pravilniku o raspodjeli ličnih dohodaka.

Rok podnošenja molba do 20. IX 1961. godine, odnosno do popunjenja.

UPRAVNI ODBOR TVORNICE ELEKTRODA I FEROLEGURA U ŠIBENIKU, raspisuje

natječaj

za slijedeća radna mjesta:

1. UPRAVNIK POGONA FEROLEGURA
2. PRAVNI REFERENT
3. STENODAKTILOGRAF U OPĆEM SEKTORU

Uvjeti

ad - 1) Inženjer metalurgije ili kemije sa 8 godina rada u struci. Plaća i stan po Pravilniku, odnosno dogovor.

ad - 2) Diplomirani pravnik. Plaća po Pravilniku o osobnim dohocima.

ad - 3) Srednja stručna sprema sa 5 godina rada u struci. Plaća po Pravilniku o osobnim dohocima.

Rok natječaja do popunjenja.

Pomude slati na Sekretarijat Tvornice elektroda i ferolegura u Šibeniku.

»REV IJA« PODUZEĆE ZA IZRADU I PRODAJU ODJEVNIH PREDMETA ŠIBENIK, OBALA OSLOBODENJA 14/II RASPISUJE

natječaj

ZA IZRADU NAMJEŠTAJA — OPREME ZA POGON U KNINU

Natječaj traje 8 (osam) dana po objavljivanju.

Elaborat sa opisom može se dobiti — vidjeti u kancelariji poduzeća svakog dana od 12—13 sati.

Prvenstvo Jugoslavije u skokovima u vodu

„Naprijed“ najbolji

Pod pokroviteljstvom Komande JRM u subotu i nedjelju je na plivačkom bazenu u Crnici održano seniorsko prvenstvo Jugoslavije u skokovima u vodu. Sudjelovalo je pet ekipa: »Ilirija« i »ZOK« iz Ljubljane, »Naprijed« iz Zagreba, »Partizan« iz Beograda i »Jedinstvo« iz Zadra sa 38 skakača i skakačica

Aldo Stojić, član zadarskog »Jedinstva« je prvak Jugoslavije s tornja od 10 metara, dok je u skokovima s daske prvo mjesto osvojio višegodišnji prvak u ovoj disciplini Milan Keber, član »Ilirije« iz Ljubljane. Marija Surać članica »Jedinstva« iz Zadra je osvojila prvo mjesto s tornja od 5 metara, a članica »Naprijeda«

iz Zagreba Anderlik je osvojila prvo mjesto s daske.

U ekipnom plasmanu prvo mjesto osvojili su skakači »Naprijeda« sa 938,78 bodova ispred »Jedinstva« 564,79, »Ilirije« 392,11, »ZOK« 309,57 i »Partizana« bez bodova.

Pobjedničkoj ekipi »Naprijeda« predan je pehar plivačkog saveza Jugoslavije, a pobjednicima u pojedinim kategorijama pohvale.

Prvog dana takmičenja među gledaocima malazio se i narodni zastupnik dr Ivan Ribar.

Rezultati muški - tornaj 10 metara: 1. Stojić (J) 134,30, 2. Bezić (J) 121,77, 3. Kralj (N) 114,88, 4. Obštekar (ZOK) 110,67, 5. Palinger (N) 102,19, 6. Bečić (N) 101,10, 7. Brezigar (I) 92,32 i 8. Fabijan (I) 90,46.

Daska: 1. Keber (I) 124,17, 2. Kralj (N) 120,34, 3. Stojić (J) 108,26, 4. Obštekar (ZOK) 106,84, 5. Bezigar (I) 106,42, 6. Fabijan (I) 102,19, 7. Boić (N) 101,01 i 8. Nezić (J) 99,77.

Žene daska: 1. Anderlik (N) 71,90, 2. Povšek (I) 65,32, 3. Surać (J) 59,93, 4. Franko (N) 57,83, 5. Kambol (N) 54,91, 6. Lučić (N) 53,43.

Tornaj 5 metara: 1. Surać (J) 41,04, 2. Kambol (N) 37,69 i 3. Anderlik (N) 33,25.

Prvenstvo općine Stankovci

„Brigadir“ u vodstvu

Prošle nedjelje počeo je drugi dio nogometnog prvenstva općine Stankovci za koje vlada veliko zanimanje u tamošnjim selima.

»BRIGADIR« — »ZMAJ« 3:1

Pred oko 200 gledalaca »Brigadir« (Črljenik) je pobijedio drugog na tablici »Zmaja« (Morpo-

laća) sa rezultatom 3:1. Na taj način se »Brigadir« učvrstio na čelu tablice sa 11 bodova. Sva tri zgoditka je postigao Branko Morić, a za goste je dao gol Kresović. Gosti su nastupili bez nekoliko standardnih igrača. Susret je vodio Perica iz Stankovaca.

»MLADOST« — »GALEB« 7:1

U Banjevcima su se susreli domaća »Mladost« i ekipa »Galeb« iz Radašinovaca. U vrlo dinamičnoj utakmici, uigrana domaća momčad je visoko porazila goste sa 7:1 (2:0). Kod »Mladosti« se istakao Krpina, a kod »Galeba« Bašić. Sudio je Savić iz Banjevac.

»BUDAK« - »JADRAN« 0:2 (0:0)

Gosti iz Stankovaca su zasluženno pobijedili domaći »Budak« sa 2:0 (0:0). Igra je bila živa i zanimljiva. U domaćoj ekipi najbolji je bio Dubravica, a kod gostiju Morić. Sudac Pellačić iz Stankovaca. (DP)

TABLICA

Brigadir	6	5	1	0	20:10	11
Jadran	6	4	0	2	17:7	8
Zmaj	6	4	0	2	13:6	8
Mladost	6	2	0	4	14:13	4
Budak	6	1	4	1	10:27	3
Galeb	6	1	0	5	5:20	2

U nedjelju se sastaju: »Jadran« — »Brigadir«, »Budak« — »Mladost« i »Galeb« — »Zmaj«.

Službene vijesti

ŠIBENSKOG NOGOMETNOG PODSAVEZA

U nedjelju 17. rujna počinje prvenstvo Šibenskog nogometnog podsaveza.

PAROVI I KOLA

Zablaće: »Polet« — »Šibenik« II. Knin: »Dinara« — »Požara«. Skradin: »Sošk« — »Aluminija« Šibenik: »Metalac« — »Došk« TLM — »Rudar«

Početak utakmica u 15,30 sati osim u Šibeniku gdje se u 13,45 sastaju »Metalac« — »Došk« a u 15,30 TLM — »Rudar«

»ŠIBENSKI LIST«
organ Socijalističkog saveza radnog naroda kotara Šibenik
Uredništvo: Šibenik — Ulica Jelke Bučić 5 — Tel. br. 5-62
Direktor: Marko Jurković
Glavni i odgovorni urednik: NIKOLA BEGO
Uređuje redakcijski kolegij
Tekući račun: Komunalna banka Šibenik broj 435-70-1-7
Rukopisi se ne vraćaju
Pretplata za tri mjeseca 300, za pola godina 600, godinu 1200 Din
Tisak: »Stampa« - Šibenik